



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**XIKAMBELO XA TIKO XA LEMBE NA LEMBE 2013  
GIREDI 3 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA  
XIKOMBA TINHLAMULO**

**TIMARAKA: 40**

**Xikomba tinhlamulo lexi xi na 3 wa tipheji.**

**U NGA NYIKI HAFU YA MARAKA**

XIVUTISO	TINHLAMULO LETI LANGUTERIWEKE	TIMARAKA	NTSENGO								
1.	Nhlokomhaka yin'wana na yin'wana leyi nga na marito lama landzelaka: Enoch, mudyondzisi, vuyimbeleri risimu ra rixaka, vana kumbe nhlamulo yin'wana na yin'wana leyi yelanaka na leti nga laha henhla yi tlhela yi amukeleka. ✓ <b>Honisa mapeletelo.</b>	1	1								
2.	D/Enoch. ✓	1	1								
3.	Afrika-Dzonga. ✓	1	1								
4.	<table border="1" data-bbox="264 1043 1251 1357"> <tr> <td data-bbox="264 1043 1158 1122">Enoch u vile mudyondzisi.</td> <td data-bbox="1158 1043 1251 1122">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1122 1158 1200">Xikhongelo xa Enoch xi vile risimu ra rixaka.</td> <td data-bbox="1158 1122 1251 1200">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1200 1158 1279">Muphati wa ndhuma wa muXhosa u tsarile marito yo tala ya risimu ra rixaka.</td> <td data-bbox="1158 1200 1251 1279">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1279 1158 1357">Enoch u tsarile tinsimu ta rirhandzu na ku rhula.</td> <td data-bbox="1158 1279 1251 1357">2</td> </tr> </table>	Enoch u vile mudyondzisi.	1	Xikhongelo xa Enoch xi vile risimu ra rixaka.	4	Muphati wa ndhuma wa muXhosa u tsarile marito yo tala ya risimu ra rixaka.	3	Enoch u tsarile tinsimu ta rirhandzu na ku rhula.	2	Maraka 1 ku ya hi nongonoko lowu nga wona wa swivulwa.	1
Enoch u vile mudyondzisi.	1										
Xikhongelo xa Enoch xi vile risimu ra rixaka.	4										
Muphati wa ndhuma wa muXhosa u tsarile marito yo tala ya risimu ra rixaka.	3										
Enoch u tsarile tinsimu ta rirhandzu na ku rhula.	2										
5.	A rhandza vuyimbeleri/ a rhandza vana/ a rhandza tiko ra yena/ a rhandza ku tsala tinsimu kumbe nhlamulo yin'wana na yin'wana leyi yi yelanaka na xitori yi tlhela yi amukeleka. ✓ <b>Honisa mapeletelo.</b>	1	1								
6.	U tsarile risimu ra rixaka ra tiko ra hina, a ri mudyondzisi wa kahle, a rhandza vana kumbe nhlamulo yin'wana na yin'wana leyi amukelekaka. ✓ <b>Honisa mapeletelo.</b>	1	1								
7.1	B/yi hlometerile hi fasitere. ✓	1	2								
7.2	Purasi. ✓	1									
8.1	N'wamapurasi u ✓ <b>phamerile</b> makondlo vana va ✓ <b>langutile</b> . <b>Mapeletelo lamanene</b> Mudyondzi u fanele ku kopunula xivulwa hinkwaxo.	2	4								
8.2	Nguluve yi ✓ <b>tlangela</b> eridakeni, loko hanci yi ✓ <b>tsutsuma</b> erivaleni. <b>Mapeletelo lamanene</b> Mudyondzi u fanele ku kopunula xivulwa hinkwaxo.	2									

XIVUTISO		TINHLAMULO LETI LANGUTERIWEKE		TIMARAKA	NTSENGO
9.1	Mbyana ✓ Ncila ✓	Swi hoxekile loku ku tsondzeriwile marito lama tlulaka mambirhi ka xivutiso xin'wana na xin'wana.		2	6
9.2	Yena ✓ vona ✓			2	
9.3	a. Kutani. ✓ b. Kambe. ✓			2	
10.1	Tsolo. ✓	<b>Mapeletelo lamanene</b>		1	3
10.2	Nhungu. ✓			1	
10.3	Makondlo. ✓			1	
11.1	✓ <b>Ku</b> na swiharhi swo tala epurasini ra malume. ✓			2	6
11.2	✓ Ku na tinyimpfu, tihomu na tihanci epurasini. ✓			2	
11.3	✓ N'wamapurasi a huwelela, "Vona nyoka!" ✓ Maraka wu ri 1 wa swirhatana na maraka wu ri 1 wa xihlamalo. Maraka wa xihlamalo wu pfanele wu va endzeni ka swirhatana			2	
12.1	U. ✓			1	2
12.2	Talti. ✓			1	
13.1	Khanyisa. <b>Mapeletelo lamanene</b> ✓	<b>Mapeletelo lamanene</b>		1	3
13.2	U tsuvulela nhova exirhapani/Hlakula/basisa xirhapa. ✓			1	
13.3	Musumbhunuku na Ravunharhu ✓ (Maraka wu ri 1 wa masiku mambirhi)			1	
14.1	A/tihuku. ✓			1	2
14.2	B/5. ✓			1	
15.	Langutisa rhubiriki eka pheji leyi landzelaka: (susa maraka yin'we loko swivulwa swi nambariwile).				6
				<b>Ntsengo:</b>	<b>40</b>

## RHUBIRIKI YA XIVUTISO 15

MAENDLELO	NHLAMUSELO	TIMARAKA
PHARAGIRAFU (2 timaraka)	Swiletelo leswi nga tsariwa/rito rinwe, xivulwa/xiphemu xa xivulwa.	0
	Pharagirafu yin'we.	1
	Tipharagirafu timbirhi	2
VUNDZENI (2 timaraka)	Swiletelo leswi nga tsariwa/ rito rin'we, xivulwa lexi nga fambelaniku na nhlokomhaka,	0
	Xivulwa xo olova xin'we ku fika ka mune lexi fambelanaka na nhlokomhaka.	1
	Swivulwa swa khume kumbe tsevu kumbe ku tlula leswi fambelanaka na nhlokomhaka.	2
Ririmi, mahikahatelo na mapeletelo (2 timaraka)	Swihoxo swo tlula 10.	0
	6–10 ririmi, mahikahatelo kumbe mapeletelo mo hoxeka.	1
	0–5 ririmi, mahikahatelo kumbe mapeletelo mo hoxeka	2
Susa maraka yin'we eka mudyondzi eka xivutiso 15 loko a tsale tinomboro eka swivulwa.		